



BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА



**NACRT SREDNJOROČNI PLANA RADA
AGENCIJE ZA LIJEKOVE I
MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 2018-2020 GODINA
(verzija 01 maj 2017.)**

SADRŽAJ

<i>Poglavlje 1:</i> Strateški okvir	3
<i>Poglavlje 2:</i> Vizija i misija Agencije	4
<i>Poglavlje 3:</i> Učesnici i partneri	5
<i>Poglavlje 4:</i> Osnovna programska opredjeljenja	6
<i>Poglavlje 5:</i> Resursi i kapaciteti potrebni za postizanje ciljeva	7
<i>Poglavlje 6:</i> Okvir za praćenje provedbu plana i evaluacija rezultata... <td>8</td>	8
<i>Prilog 1:</i>	
<i>Tabela 1 – Akcioni plan srednjoročnog plana rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za 2018-2020. god.</i>	11

Strateški okvir

Stupanjem na snagu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, broj 58/08) 29.07.2008.god. osnovana je u skladu sa članom 3. stav 3) **Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH** koja je službeno počela sa radom 01.05.2009. godine.

Agencija je ovlašteno tijelo odgovorno za oblast humanih lijekova i medicinskih sredstava u proizvodnji, ispitivanju (klinička ispitivanja i kontrola kvaliteta), stavljanju u promet, distribuciji i nadzoru nad istim u cilju zaštite javnog zdravlja.

Poslovi iz nadležnosti Agencije provede se na tri lokacije: Administrativno sjedište u Banjaluci, Kontrolna laboratorija u Sarajevu i Glavna kancelarija za farmakovigilancu u Mostaru.

Osnivanjem Agencije nastavljene su aktivnosti na zaštiti javnog zdravlja kroz harmonizaciju legislative BiH u oblasti lijekova i medicinskih sredstava sa važećim EU propisima i globalnim standardima za kvalitet, sigurnost i efikasnost lijekova. Od osnivanja, rukovodstvo i uposleni ulažu veliki rad i trud na uspostavljanju funkcionalnog sistema rada i komunikacije na odvojenim lokacijama u provođenju svih započetih postupaka bez prekida.

Agencija je na samom početku njenog rada raspolagala kadrom sa visokim stepenom znanja, obučenosti i iskustva, kvalitetnom analitičkom i IT opremom, organizacijom rada za efikasno planiranje i rješavanje prioriteta iz nadležnosti u zaštiti javnog zdravlja.

Otežavajuće okolnosti u radu Agencije su naslijedeno stanje na tržištu lijekova, nedostatak prostora za rad po svim nadležnostima, nedovoljan broj kadrova za određene vrste ekspertiza.

U periodu od osnivanja do sada Agencija je prepoznala i iskoristila prilike za kontinuiranu edukaciju kadra za sticanje novih znanja i vještina. Agencija je pripremila brojne podzakonske akte harmonizovane sa direktivama Evropske unije, uspostavila i razvila inspekciju, web stranicu Agencije, implementirala jedinstven informacioni sistem za elektronsko podnošenje zahtjeva i dokumentacije o lijeku (NeeS), modernizirala opremu Kontrolne laboratorije za kontrolu kvaliteta lijekova.

Rukovodeći se Strateškim okvirom o prvcima dugoročnog socio-ekonomskog razvoja BiH do 2020 godine, Strateškim okvirom BiH (osnovom za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara 2016-2018) i Politikom lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini, Agencija je u okviru opšteg cilja inkluzivni rast i strateškog cilja unapređenja zdravstvene zaštite i za period 2018-2020 god. ostavila kao srednjoročni cilj

Uskladivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom.

Realizacijom postavljenog cilja Agencija doprinosi definisanju i primjeni globalnih standarda za kvalitet i bezbjednost lijeka prije i poslije stavljanja u promet u BiH kao značajnog preduslova za uključivanje u EU. Priprema Nacrta novog Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima je prioritet za uskladivanje sa praksom EU a na donošenju je pored Agencije neophodno veće angažovanje drugih nadležnih tijela.

Vizija i misija

Misija Agencije je provoditi regulatorne aktivnosti vezane za prozvodnju, ispitivanje, stavljanje u promet i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava u svrhu zaštite javnog zdravlja stanovništva u BiH.

Vizija Agencije je da kao profesionalna, efikasna, društveno priznata i stručno nezavisna institucija uspostavi efikasan sistem nadzora nad tržistem lijekova i medicinskih sredstava u BiH.

Učesnici i partneri

Lijekovi i medicinska sredstva su jedno od najbolje regulisanih područja pravne tekovine Evropske unije i Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine provodi intenzivnu međunarodnu saradnju kako bi se pripremila za funkcionisanje u integriranom regulatornom prostoru, kada Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije. Agencija učestvuje u radu Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zdravstvenu zaštitu (eng. *European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM*), koji djeluje u sklopu Vijeća Evrope u Strazburu, kao članica Evropske Komisije za farmakopeju i Evropske mreže službenih laboratorija za kontrolu lijekova (eng. *Official Medicines Control Laboratories Network, OMCL Network*) što je do sada rezultiralo, kako unaprijedenjem ekspertize, kvaliteta rada i pouzdanosti rezultata ispitivanja naše institucije, tako i usklađivanjem sa EU zahtjevima za kvalitet lijekova na tržištu. Sa Odsjekom za certifikaciju EDQM saradnja se odvija kroz angažovanje naših eksperata u evaluaciji dokumentacije o kvalitetu aktivnih supstanci u okviru procedure izdavanja CEP-a (*Certification of Suitability to the Monographs of European Pharmacopoeia*).

Korištenjem Instrumenta za predpristupnu pomoć- IPA fondova Evropske unije Agenciji je ostvarila međunarodnu saradnju sa:

- EMA- Evropskom Agencijom za lijekove kroz učešće eksperata u radnim grupama,
- Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Španije kroz *Twinning projekat*.

Potpisivanje regionalnog Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH), Biroa za lekove Republike Makedonije i Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) ima za cilj saradnju na povećanju bezbjednosti i kvaliteta lijekova u zaštiti javnog zdravlja .

U cilju unapređenja načina rada i saradnje sa zainteresovanim stranama/nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet (MAH), proizvođačima lijekova i veleprometnicima, kao pravnim licima odgovornim za proizvodnju, promet i distribuciju lijekova Agencija je uspostavila i kontinuirano provjerava sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevu standarda BAS/ISO 9001:2009. Kontrolna laboratorija Agencije svoju kompetentnost u radu po zahtjevima tehničkog standarda BAS/ISO 17025:2006 potvrđuje po treći put izdatim EDQM Certifikatom o usklađenosti upravljanja kvalitetom. Saradjom je pored ostalog omogućena razmjena znanja i iskustava za obuku kadra te učešće u EU studijama nadzora na tržištu.

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka
Centrala: +387 51 456 040; 456 050
Fax: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
www.almbih.gov.ba

Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука
Централа: +387 51 456 040; 456 050
Факс: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
www.almbih.gov.ba

Osnovna programska opredjeljenja

Agencija kao jedino državno tijelo nadležno u oblasti lijekova i medicinskih sredstava obavezna je da *Usklađuje i implementira zahtjeve za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom.*

Na putu usklađivanja sa EU zakonodavstvom na državnom nivou BiH je osnivanjem Agencije omogućila početak usklađivanja sa osnovnim direktivama u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, koje je nastavljeno donošenjem brojnih podzakonskih i prijedloga za izmjene zakonskih akata. U predstojećem periodu planirano je dalje usklađivanje sa EU zahtjevima za bezbjednost i efikasnost lijeka i medicinskih sredstava, kao i praćenja i ocjene istih u BiH.

U svrhu realizacije srednjoročnog cilja definisali smo jedan specifični cilj : *Unapređenje ekspertize u procesima odobravanja prometa, kontrole kvaliteta i nadzora nad lijekovima i medicinskim sredstvima na tržištu BiH* , jedan program: *Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava na tržištu BiH* i tri projekta.

Projektom *Provodenje evaluacije dokumentacije o lijeku i med.sredstvu i praćenje sigurnosti unaprijedit* ćemo :

- internu ocjenu efikasnosti lijekova i ocjenu kliničkih studija
- internu procjenu prijava neželjenih dejstava
- IT alate namjenjene stručnoj javnosti za online izvještavanje o nuspojavama lijekova i medicinskih sredstava

Provodenjem kontrole uskladenosti propisanog kvaliteta lijeka i med.sredstva prije i poslije stavljanja u promet u BiH nastojat ćemo:

- povećati obim kontrole kvaliteta lijekova nakon stavljanja u promet na tržište BiH u svrhu dobivanja komparativnih podataka o kvalitetu iste grupe lijekova
- potvrditi kvalitet rada i rezultata ispitivanja lijekova kroz eksterne provjere kompetentnosti i uskladenosti kontrole kvaliteta
- osigurati resurse i kompetencije za ispitivanje lijekova pod sumnjom

Provodenje nadzora u primjeni GxP u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava planiramo unaprijediti kroz:

- razvoj inspekcijskih kompetencija za usklađivanje sa EU praksama
- povećan obim inspekcijskog nadzora pravnih lica i uzorkovanih lijekova i medicinskih sredstava sa tržišta.

Resursi i kapaciteti za postizanje ciljeva

Djelatnost Agencije finasira se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, «Službeni glasnik BiH, br.58/08, član 12.)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i aneksom - sistematizacija radnih mjeseta u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, od 15.10.2010.god. za obavljanje poslova iz nadležnosti sistematizirano je 160 radnih mjeseta. Međutim, kontinuirana poteškoća od početka rada Agencije je nepotpunjenost sistematizovanih radnih mjeseta (sada eke 36%) i opterećenost postojećeg kadra preraspodjelom dodatnih poslova.

Veljka Mladenovića bb, 78000 Banja Luka
Centrala: +387 51 456 040; 456 050
Fax: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
www.almbih.gov.ba

Вељка Млађеновића 66, 78000 Бања Лука
Центrala: +387 51 456 040; 456 050
Факс: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba
www.almbih.gov.ba

Navedeni broj ne omogućava operativno funkcionisanje Agencije na svim lokacijama i sektorima, te je u Zahtjevu za dodjelu sredstava iz Budžeta 2017.-2019. inicirano dalje zapošljavanje oko 30 uposlenika u svim sektorima. Međutim, Indikativnom gornjom granicom rashoda za svaku od navedene tri godine odobren je broj uposlenih 103. Nedostatak kadra je problem za čije rješavanje je neophodno razumjevanje i podrška nadležnih institucija u osiguranju sredstva u budžetu MFT BiH.

Prostor Agencije u Banjaluci je u entitetskom vlasništvu za koji se od 2015. godine, na osnovu potpisanih ugovora, plaća zakupnina. Objekat Higijenskog zavoda u Sarajevu u kojem je smještena Kontrolna laboratorija je u vlasništvu države BiH. Isti nije dovoljan za proširen obim aktivnosti po nadležnostima te se kontinuirano planiraju djelimične rekonstrukcije kako bi se prostor učinio adekvatnijim. Agencija planira uputiti zahtjev nadležnim institucijama BiH, kako bi bio odobren dodatni prostor za Kontrolnu laboratoriju (npr. jedan sprat) u zgradbi Higijenskog zavoda, a u kojoj 2 sprata koriste entitetske institucije. Prostor za smještaj arhive Agencije nije dovoljan, te je iznajmljivanjem obezbjeden dodatni arhivski prostor u sjedištu Agencije u 2015. god.

Odlukom Savjeta ministara („Službeni glasnik BiH“, broj 56/2015), Agenciji je, u zajedničkoj zgradbi institucija BiH u Mostaru dodijeljen kancelarijski prostor od 21,96 m². To je nedovoljno za smještaj planiranih 5 zaposlenih u Glavnoj kancelariji za farmakovigilansu (za sada imamo 2 zaposlena) tako da će Agencija i dalje ostati pri zahtjevu za obezbjeđenje dodatnog kancelarijskog prostora za eventualni prijem još 3 zaposlena.

Agencija posjeduje politiku i procedure kojima se osigurava bazna zaštita povjerljivih informacija i vlasničkih prava zainteresovanih strana, uključujući i postupke za zaštitu elektronskog čuvanja i prenosa podataka, te osigurava nadzor nad osobljem i podizanje svijesti o značaju i važnosti njihovih aktivnosti. Za dalji rad konstatovana je potreba procjene rizika u svim poslovnim procesima i unapređenja sistema sigurnosti informacija Agencije na tri lokacije.

Zanavljanje postojeće analitičke i IT opreme u narednom periodu potrebno je zbog usklađivanja sa tehničko-tehnološkim napretkom MAH ostvarenim u proizvodnji i kontroli lijekova i medicinskih sredstava, za praćenje i prijavu neželjenih dejstava i kontrolu lažnih/krivotvorenih lijekova (priprema BiH za primjenu MEDCRIME Konvencije Vijeća Evrope).

Za postizanje postavljenih ciljeva, odnosno srednjoročnog plana rada Agencije, kroz definisani specifični cilj, program i projekte Agencija je planirala za ovaj period iznos od 23.353.000. U ukupne troškove iz budžeta MFT BiH uračunata su sredstva za organizaciju i održavanje 23. sastanka Evropske mreže službenih laboratorija za kontrolu lijekova (EU OMCL) Sarajevu i kapitalna ulaganja nabavka analitičke opreme LC/MS za provođenje kontrole kvaliteta biološki sličnih lijekova.

U Agenciji su u toku aktivnosti koje se odnose reorganizaciju uzimajući u obzir obaveze po nadležnostima i postavljenim ciljevima.

Za jačanje kapaciteta u cilju realizacije postavljenih ciljeva osim obuka Agencije za državnu službu, planiramo obuke u organizaciji evropskih i međunarodnih institucija u oblasti lijekova, medicinskih sredstava, inspekcije kao i u oblasti sistema upravljanja kvalitetom.

Okvir za praćenje provedbe plana i evaluaciju rezultata rada

Za mjerjenje stepena dostizanja ciljeva Agencija je zbog kompleksnosti uticaja više faktora definisala sljedeće opisne pokazatelje uspjeha:

za srednjoročni cilj:

- ✓ Procjenu usklađenosti legislative BiH u pogledu kvaliteta/sigurnosti/efikasnosti, nadzora i praćenja sigurnosti lijekova i med.sredstava na osnovu Liste zakona i podzakonskih akata planiranih za usklađivanje

za specifični cilj:

- ✓ Broj izlaznih dokumenata Agencije izdatih na osnovu internih ocjena Q/E/S lijeka i med.sredstva i ispunjenosti zahtjeva GxP u njihovoj proizvodnji i prometu u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva.
- ✓ Broj zahtjeva za kompletiranje u ostavljenom roku za usklađivanje dokumentacije podnosioca sa propisanim standardima u odnosu na ukupan broj zahtjeva

na osnovu analize rezultata u Izvještaju o radu Agencije.

Pokazatelj odabran za srednjoročni cilj dokumentovat će postignuti stepen usklađenosti legislative iz oblasti u BiH u odnosu na isto u EU. Za period od tri godine Agencija će pripremiti listu legislative za usklađivanje u skladu sa svojim kapacitetima.

Pokazatelj uspjeha za specifični cilj Agencije postavljen je imajući u vidu da usklađivanje sa EU legislativom zahtjeva osposobljavanje za sticanje specifičnih znanja za primjenu u praksi tj. u procesima odobravanja prometa, kontrole kvaliteta i nadzora nad lijekovima i medicinskim sredstvima prije i poslije izlaska na tržište BiH. Za pripremu svih izlaznih dokumenata u procesima Agencije zahtjevaju se obimne dokumentacije o lijeku i medicinskom sredstvu i proizvođačima istih. Sadržaj i obim dostavljenih dokumentacija standardizovan je zakonima, dobrim praksama i drugim međunarodnim smjernicama obzirom na svrhu podnošenja zahtjeva. Uloga Agencije je da prije izdavanja odobrenja putem izlaznih dokumenata ocijeni kompletnost i usklađenost podataka u dokumentacijama. Kada iste nisu u potpunosti usklađene zahtjevom za kompletiranje se dopunjavaju. Obzirom da je cilj Agencije da osposobi i poveća kompetentnost kadra za ocjenu dostavljenih dokumentacija to je relativan odnos broja interno ocijenjenih dokumentacija prema ukupnom broju zahtjeva za kompletiranje adekvatan pokazatelj postignutog. Također, ukoliko je broj zahtjeva za kompletiranje predmeta manji u odnosu na ukupan broj podnesaka to je posredno znak da su dokumentacije usklađene sadržajem i obimom sa postavljenim zahtjevima. Obzirom da Agencija ne utiče na broj zahtjeva koji se podnose relativan odnos parametara kao % to koriguje.

Numerički pokazatelji izlaznih rezultata za mjerjenje stepena realizacije ciljeva definisani su na nivou programa kao:

- ✓ Broj pozitivno riješenih zahtjeva prema ukupnom broju zahtjeva po svim osnovama
- ✓ Broj ocjena efikasnosti lijeka izvršenih od internih eksperata (studije

bioekvivalencije , procjena kliničkih studija) / ukupnom broju podnesenih zahtjeva

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka

Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука

Centrala: +387 51 456 040; 456 050

Центralа: +387 51 456 040; 456 050

Fax: +387 51 450 301

Факс: +387 51 450 301

E-mail: info@almbih.gov.ba

E-mail: info@almbih.gov.ba

www.almbih.gov.ba

www.almbih.gov.ba

- ✓ Broj inspektovanih pravnih lica usklađenih sa dobrim praksama /ukupan broj inspektovanih pravnih lica na nivou projekata kao:
 - ✓ Broj Izvještaja o ocjeni kvaliteta/efikasnosti/bezbjednosti lijeka urađenih od strane internih eksperata u odnosu na broj podnesenih zahtjeva
 - ✓ Broj prijava sumnji na neželjena dejstva lijekova i medicinskih sredstava (povećana budnost zdravstvenih radnika nad primjenom lijekova i med.sredstava); broj ocjenjenih uzročno-posljedičnih veza između prijavljene reakcije i lijeka pod sumnjom /u obnosu na broj registrovanih lijekova i med sredstava
 - ✓ Broj nalaza uskladenog kvaliteta lijeka po vrstama kontrole/ukupan broj zahtjeva za kontrolu
 - ✓ Broj uzorkovanih lijekova i med.sredstava sa tržišta/ukupan broj istih sa dozvolom za promet
 - ✓ Broj inspektovanih pravnih lica po svim osnovama u odnosu na broj registrovanih
 - ✓ Broj obučenih i kvalifikovanih inspektora u odnosu na sistematizovan broj

Izvori informacija o pokazateljima su službena evidencija i baze podataka nastale u radu po nadležnostima sektora Agencije, anketa zainteresovanih strana, saradnja sa nadležnim institucijama u BiH i regulatornim tijelima iz oblasti lijekova u EU i okruženju. Prikupljanje informacija o definisanim pakazateljima vršit će koordinator za srednjoročno planiranje, a pomoćnici direktora, rukovodioci Sektora/Odsjeka dužni su da iste dostave. U zavisnosti o kom projektu, programu, specifičnom cilju se radi rukovodioci će dostaviti izjašnjenje o realizaciji i ostvarenoj vrijednosti kao i obrazloženje u slučaju da su ostvarene vrijednosti manje.

Zaključkom prvog Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Agencije za period 2016-2018. god. konstatovano je da je Agencija u 2016. ostvarila ciljane rezultate u skladu sa trenutno raspoloživim ljudskim resursima.

